

INTERVJU

Ministar finansija priznao da bi povećanje PDV-a bilo teret za građane i kaže da ne bi izazvalo dugoročnu inflaciju, kao i da bi to bio uzrok rebalansa budžeta, a ne KAP



RADOJE ŽUGIC

Cijene bi blago rasle

Ministar finansija Radoje Žugic izjavio je da aktuelna situacija u vezi Kombinata aluminijuma ne zahtijeva rebalans budžeta i da se se rizik garancija za njegove kredite, koje bi mogle biti razlog za to, za sada drže pod kontrolom. Rebalans bi izazvao, najavio je on, rast stope poreza na dodatu vrijednost sa sadašnjih 17 odsto.

„Imali smo više susreta sa kreditorima KAP-a sa ciljem postizanja dogovora da se potencijalni teret po osnovu garancija konvertuje u dugoročne kredite koji bi se raspodijeli na više godina. Eventualno povećanje PDV-a, koje je sa sada u formi predloga i o kome će uslijediti rasprava sa svim subjektima na koje bi donošenje odluke imalo implikacije, svakako bi uslovlilo rebalans budžeta”, istakao je Žugic u intervjuu „Vijestima” elektronskom poštom.

Kakav je model povećanja PDV-a na 19 odsto i kako možete tvrditi da to neće uticati na budžet građana, ako se u okruženju desilo da su proizvođači i trgovci to iskoristili kako bi podigli cijene i gdje ne treba?

Ta tvrdnja je izvučena iz konteksta moje izjave, kada sam pojašnjavao da je namjera da zaštitimo socijalno najranjivije kategorije stanovništva i onog dijela tražnje koji je apsolutno neelastičan, kroz neznatno povećanje više stope i zadržavanje niže stope na istom nivou. Nedvosmisleno je da će povećanje stope PDV-a usloviti jednokratni rast ci-

jena (kraće po trajanju) i predstavlja teret za budžet svakog građanina. Radili smo detaljne analize i zamolili stručnjake Svjetske banke da nam pripreme studiju o efektima povećanja stope PDV-a sa primjerima uporednih iskustava. Uporodne analize pokazale su da povećanje stope dovodi do jednokratnog rasta cijena, ali ne i dugoročnu inflaciju. U

našem slučaju, ukoliko bi bilo usvojeno selektivno povećanje stope PDV-a i uz zaštitu niže stope od sedam odsto, koja obuhvata dominantno životne namirnice koje čine nešto oko 50 odsto potrošačke korpe, došlo bi do blagog rasta cijena u nivou od jedne četvrtine do jedne trećine u odnosu na povećanje. Dakle, rast cijena

biće nižeg nivoa zbog selektivnog pristupa, ali i zbog proizvodnje za sopstvene potrebe u našim domaćinstvima (proizvodnje ogrijeva, hrane, voća, povrća,...). Imaćemo elementar jednokratnog porasta cijena koje će se zadržati na tom višem nivou. Ako povećamo PDV pokrenuli bismo u Vladi diskusiju da se jedan dio prihoda usmjeri za odmrzavanje penzija, kroz model koji bismo usaglasili sa resornim ministarstvom i predstavnicima penzionera.

momenta pristupanja Crne Gore EU. To rješenje je donijeto da bi se podstakao razvoj nautičkog turizma i privukli strani investitori. Uz to, tim rješenjem država je dobila privremeni privilegovani status i značajno konkurentniju poziciju u odnosu na ostale zemlje u okruženju, pa po osnovu migracija iz tih zemalja imamo efekte priliva kapitala. Kada je poreska politika u pitanju naš cilj je konkurentan, konzistentan i predvidiv poreski sistem za strane i domaće investitore.

PRIJETI li bankrot

Potpredsjednik Vlade Vujica Lazović je rekao da je država u ozbiljnoj finansijskoj situaciji i da nije daleko od twice ponora. Trebaju li građani da strahuju od bankrota?

Prethodni period karakterišu pogoršanje osnovnih indikatora fiskalne stabilnosti bužetskog deficit i nivo javnog duga. U nekoliko posljednjih godina zabilježeni su visoki nivoi budžetskog deficita koji je na kraju prošle godine dostigao nivo od skoro pet odsto BDP-a, a javni dug 52 odsto BDP-a. S obzirom na značaj javnog duga u ekonomiji, dostignute limite i predstojeći period dospeljeća obaveza prisutni su rizici koji upućuju na oprez u vođenju politike zaduživanja i ukupne fiskalne politike i potvrđuju značaj realizacije Vladinih planova za srednjoročnu konsolidaciju. Zato je cilj da se trend pogoršavanja budžetskog deficita i javni dug u ovoj i narednoj godini zaustavi. Preduslov za to je obezbjeđenje stabilnih javnih finansija sa posebnim akcentom na smanjivanje potrebe za spoljnim finansiranjem, a samim tim i smanjenjem nivoa javnog duga u budućim godinama. U tom cilju je nužno da nastavimo fiskalnu konsolidaciju na rashodnoj i prihodnoj strani budžeta gdje na nivou Vlade postoji široki konsenzus o tome. Od primjene mjera tokom ove godine, koja će biti godina velikih izazova, zavisice održivost javnih finansija, konkurentnost ekonomije i standard građana.



Žugic

Zar je pravedno da po istoj poreskoj stopi od sedam odsto budu oporezovane osnovne životne namirnice (hljeb, meso, mlijeko...) i nautičke usluge? I hoćete li konačno početi da oporezujete bogatije građane?

Prema važećem zakonskom rješenju PDV na promet servisnih usluga koje se pružaju u marinama obračunava se i plaća po sniženoj stopi od sedam odsto i primjedba te odredbe vremenski je ograničena do

Strahujete li da će turistička privreda imati probleme zbog povećanja PDV-a, budući da su cjenovnike usluga za ovogodišnju sezonu već prezentovali na inostranim tržištima?

Nižu stopa PDV-a od sedam odsto, kako sam rekao, planiramo zadržati na istom nivou, a obuhvata i značajan dio turističkih usluga. To znači da bi se samo jedan dio eventualnog tereta prelio na taj sektor. Da li na turiste ili turističku privredu zavisi od toga kako su prezentovani aranžmani numerički ili opisno. U tom dijelu, moramo sagledati situaciju sa makro aspekta. Iako povećanje bilo kog poreza nije „dobra” vijest, ono kratkoročno doprinosi snaženju makroekonomske, finansijske, fiskalne i ukupne stabilnosti koja je preduslov privlačenja stranih direktnih investicija, koje su, posebno, prisutne u sektoru turizma. Dugoročno, stabilnost se postiže kroz proizvodnju nove vrijednosti i snažnije stope ekonomskog rasta.

Ma.MIRJACIĆ

www.erstebank.me Info telefon: 020 440 440

Kreditni za penzionere

- gotovinski krediti do 25.000 €,
- rok otplate do 120 mjeseci,
- bez garantnog depozita,
- NKS: 10.99%, EKS: od 11.83%.

Informišite se i o drugim proizvodima i uslugama banke u Vama najbližjoj filijali Erste banke.



Jer ste Vi na prvom mjestu.

- Do 10.000 € bez žirana! - Mogućnost otplate kredita do 75. godine!

DUPLIRAJ DOPUNU!

TEMPO TVOJH POZIVA, SMS-OVANJA I SURFOVANJA DIKTIRAJU DUPLJE DOPUNE!

Dopuni račun sa 2 € i više, izaberi iznos dopune koji želiš da dupliraš i aktiviraj ga do kraja dana: pošalji poruku DUPLO X na broj 1477 (X je iznos koji dupliraš, minimum 2 €) ili pozovi Super Meni *111#

■ Duplirani iznos koristiš za pozive i SMS prema svim mrežama u Crnoj Gori i internet u narednih 7 dana!

Ne važi za pozive i poruke prema specijalnim brojevima, za prepaid2prepaid dopune, niti u romingu. Ako dopunu dupliraš u posljednjoj sedmici u mjesecu, važiće do kraja mjeseca. Provjera stanja: ukucaj *122*25# ili pozovi Super Meni ili pošalji poruku DUPLO na 1477.

Kontakt centar 1500 www.telekom.me

SADA I ZA DOPUNE OD 2 €



Raspisuje

OGLAS

za prijem u radni odnos:

I.P.J. „Roksped Auto Centar”- Josipa Broza Tita br. 30

1. Servisni savjetnik – 1 izvršilac, mjesto rada- Tuzi

Uslovi: SSS- tehničke ili ekonomske struke, osnovno poznavanje sistema na vozilu, osnovno znanje njemačkog i/ili engleskog jezika, znanje rada na računaru, vozačka dozvola „B” kategorije, 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;

II.P.J. „Distributivni centar”- Tuzi bb

2. Pomoćni radnik u magacinu – 4 izvršioca - mjesto rada Tuzi

Uslovi: NK radnik sa ili bez radnog iskustva, sertifikat za upravljanje viljuškarom.

Pored navedenih uslova kandidati moraju da ispunjavaju i sljedeće uslove:

- komunikativnost i orijentisanost ka timskom radu;
- tačnost i preciznost u radu;
- visok nivo opšte kulture ponašanja.

Mi vam nudimo odlične uslove rada, punu podršku, kao i mogućnost da iskažete i unaprijedite svoje profesionalne sposobnosti.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz oglasa dostaviti na adresu:

„Roksped” d.o.o. Podgorica, Josipa Broza Tita 67 ili na e-mail adresu: roksped@roksped.com, najkasnije do 07.05.2013. godine. Kontakt tel: 020/ 445-500